

Gamea 'nye 'si
traduit de « C'est encor temps ! »

M = 80 **mf**

1. Ga - - mea 'nye 'si, Ma -
 2. Ìke - - ke - nyui la fe -
 3. Ga - - mea 'nye 'si, vo -
 4. E - - tsɔ, nè - nya nu -
 5. Tɔ na e - f'a - - - me -

wu fe Vi la ga - le Yɔ - wòm fi - fia n'a -
 nu du - fea sɔ - gbe vɔ ; A - me - kpe - kpea - wo
 la ga - le vu - vu di, Ðe - la le kpe - wòm
 si wòa - he vε na wòa ? A - me ge - de - wo
 nu - ve - ve la ka - ba, E - gbe sia hā la,

p

gbe ma - vo - ma - vo la ; Ye - su ye !
 l'a - zā - du - fea yim vɔ. Wò hā va,
 be na - ge ðe e - me. Wò hā va,
 a - fo vo - trua do - kpo ! Woa - te ða
 no - fe ga - su - ss ði. Va e - gbo

f

Tɔ nε ko ! Va, ge ðe 'me e - gbe !
 tɔ nε ko ! Va, ge ðe 'me e - gbe !
 tɔ nε ko ! Va, ge ðe 'me e - gbe !
 vñ tso 'gbo ! Va, ge ðe 'me e - gbe !
 fi - fi laa ! Va, ge ðe 'me e - gbe !